



SESOTHO HOME LANGUAGE
GRADE 1 – BOOK 1
TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-920458-11-9

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

14th Edition



a b c d e
f g h i j
k l m n o p
q r s t u
v w x y z

SESOTHO PUO YA LAPENG – Kereiti | Buka ya |

ISBN 978-1-920458-11-9

E hlophisitswe ho
latela lenane thuto la
CAPS

Kereiti |

Lebitso:	Phaposi:
----------	----------




basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SESOTHO PUO
YA LAPENG
Buka ya |
Kotara | & 2





Mofumahadi Angie Motshekga,
letona la Lafapha la
Thuto ya Motheo



Ngaka Reginah Mhaule,
Motlatsi wa Letona la
Thuto ya Motheo

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlasa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo. Mof. Angie Motshekga, mmoho le Motlatsa Letona la Thuto ya Motheo, Ngaka Reginah Mhaule.













Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika Borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projeke ena e etsahetse ka tshebetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnete ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka e nngwe le e nngwe ya mesebetsi, ka ho kenyetse motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.

BOIKARABELO BA BATJHA BA AFRIKA BORWA

<p>Tekatekano</p> <p>Tshwara motho e mong le e mong ka ho lekana, ntle le leeme. Se kgetholle.</p> 	<p>Seriti sa batho</p> <p>Hlompha motho e mong le e mong Eba pelonolo mme o be le tlhokomelo.</p> 	<p>Bophelo</p> <p>Bophelo ke ntho ya bohlokwa Hlompha bophelo bo bong le bo bong.</p> 
<p>Lelapa</p> <p>Tlotla mme o hlomphe batswadi ba hao. Eba mosa le botshepehi ho ba lapa leno.</p> 	<p>Thuto</p> <p>Kena sekolo, ithute o sebetse ka thata. Mamela melao ya sekolo.</p> 	<p>Mosebetsi</p> <p>Thusa ba lapa leno ka mosebetsi lapeng. Bana ha ba tlamelelwa ho batla mosebetsi.</p> 
<p>Bolokolohi/tokollo le polokelo</p> <p>Se lematse, tshosa, kapa hona ho hlekefatsa batho ba bang, hape o dumelle ba bang ho etsa jwalo. Rarolla dikganyetsano ka kgotso.</p> 	<p>Thepa/leruo</p> <p>Hlompha thepa ya batho ba bang. Se senye thepa kapa hona ho utswa.</p> 	<p>Bodumedi, ditumelo le maikutlo</p> <p>Hlompha ditumelo le maikutlo a batho ba bang.</p> 
<p>Boipaballo</p> <p>Hlokomela lefatshe. O se senye metsi le motlakasi. Boloka lehae le tikoloho ya hao di hlwekile e bile di bolokehile.</p> 	<p>Boahi</p> <p>Eba Moafrikaborwa ya lokileng ebile a tshepeha. Hlompha melao, mme o netefatse hore ba bang ba etsa jwalo.</p> 	<p>Tokoloho ya puo</p> <p>O se ke wa hasanya leshano le lehloyo. Netefatsa hore batho ba bang ha ba hlapaolwe kapa maikutlo a bona ha a utlwiswe bohloko.</p> 




Kereiti |



P U O

ya SEŠOTHO



Buka ena ke ya:

SEŠOTHO
Buka
—





**L
e
n
a
n
e
o**

Tema 1: Sekolo

1	Etsa seo ba se etsang	2
Etsisa meemo ya bana ditshwantshong Tsamaelano ya ditho		
2	Mmele	4
Dikarolo tsa mmele Mamele mme o supe karolo tse nepahetseng tsa mmele Seha disejwa tsa mmele o di mamarisetse setshwantshong se nepahetseng		
3	Letsoho letshehadi	6
Bong ba lehlakore Terisa le letona le le letshehadi mme o bale menwana		
4	Botana le botshehadi	8
Bong ba lehlakore Bontsha letsoho le letona le le letshehadi Ho ngola: tereisa		
5	Ho ithuta ho ngola lebitso la hao	10
Ho ngola: Ho kgetholla ka pono, bona mme o dikadike ditlhaku tsa lebitso la hao Kwetlisa ho ngola lebitso la hao Mela e yang tlaase: taka dithupa tsa folaga, le makala a dipalesa		
6	Ba ho kae?	12
Boemo sebakeng: ho bua, kutlwisiso ya tlaase ho, kamorao ho. Bolela hore bana bana ba hokae.		
7	Medumo	14
Bokgoni ba kutlo: E etsa modumo ofe? Nae etsa modumo o hodimo kapa o tlaase?		

Kgethollo ya ho bona: Etsa sedikadikwe ho e fapaneng le tse ding moleng ka mong		
8	Boipaballo	16
Ho bua: Supa se kotsi setshwantshong. Hlalosa hobaneng se le kotsi. Sebedisa mmapa wa mohopolo ho itokisa		
9	Bapisa	18
Kgethollo ya pono, tshebetso e ntle ya dithokutlo. Taka mola ho bapisa ledinyane ka leng ho mmalona. Kutlo : Phoofole ka nngwe e etsa modumo ofe?		
10	Phaposi ya ho ithuta	20
Kutlwisiso ya pono, ho bua: Bolela dintho tse fumanwang phaposing ya ho ithuta. Ke dife tseo le nang le tsona phaposing ya heno?		
11	Hlabula le mariha	22
Mebala le nako tsa selemo: Etsa diaparo tseo re di aparang hlabula sedikadikwe se sekgubedumme tsa mariha ka o bolou.		
12	Bohlweki	24
Etsa dintho tseo re di sebedisang bakeng sa ho hlweka sedikadikwe. Ho ngola: Latella meizi ka mahlo.		
13	Metswalle	26
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: a Bitsa modumo ebe o a o khalara, mme o o fumane o o etsitse sedikadikwe.		

Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala tereisa mme o latella ka mahlo: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo		
14	Tlhaku a	28
Kwetlisa ho ngola tlhaku. Modumo o moo: Etsa sedikadikwe setshantshong se qalang ka modumo a Kgethollo ka pono: Fumana, setshwantsho, sebopeho kapa tlhaku e tshwanang le ya pele mme o e etsitse sedikadikwe. Nyalanya mebala le dibopeho		
15	A re bapaleng mmoho	30
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: s Bitsa modumo mme o o khalare, o fumane mme o etse sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo(tereisa mme o fumane)ho latella ka mahlo		
16	Tlhaku s	32
Kwetlisa ho ngola tlhaku. Modumo o moo: Etsa sedikadikwe setshantshong se qalang ka modumo s Kgethollo ka pono: Fumana, setshwantsho, sebopeho kapa tlhaku e tshwanang le ya pele mme o e etsitse sedikadikwe. Nyalanya mebala le dibopeho		



Tema 2: A re bapaleng mmoho

17	Re a bapala mmoho	34
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: s Bitsa modumo mme o o khalare, o o fumane ebe o o etsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Tereisa mela e matheba ya dibopeho tsa diphoofolo.		
18	Tlhaku e	36
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlisa ho ngola tlhaku e Etsa sedikadikwe setshwantshong se qalang ka modumo e Tiatsa dikgeo ka tlhaku e hore mantswe a nyalane le ditshwantsho		
19	Re a bapala	38
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: i Bitsa modumo ebe o wa o khalara, jwale o fumane mme o o etsitse sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Qetella dipaterone		
20	Tlhaku i	40
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlisa tlhaku i Etsa setshwantsho se qalang ka modumo wa i sedikadikwe Tiatsa dikgeo ka i hore mantswe a nyalane le ditshwantsho		
21	Diphoofolo tsa setswalle	42
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: i Bitsa modumo o be o o khalara, ofumane mme o o etsitse sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Ho latella meizi ka mahlo: thusa moganni ho fihla pheletsong ya mmila.		

22	Tlhaku r	44
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlisa tlhaku r Etsa setshwantsho tse qalang ka modumo r sedikadikwe. Tiatsa dikgeo ka r hore ditshwantsho di nyalane le mantswe.		
23	Titjhere ya ka	46
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: t Bitsa modumo, o o khalare ebe o a o fumane o o etsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Qetella dipaterone		
24	Tlhaku t	48
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlisa tlhaku t Etsa setshwantsho se qalang ka modumo wa t sedikadikwe Tiatsa dikgeo ka tlhaku ya t ho etsa hore mantswe le ditshwantsho di nyalane		
25	Re a thusana	50
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: o Bitsa lentswe mme o le khalare, jwale le fumane e be o le etsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Kutlwisiso ka ho bona: sebedisa ditshwantsho ho bolela pale.		
26	Tlhaku o	52
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlisa tlhaku n Etsa sedikadikwe ho setshwantsho se qalang ka modumo n Tiatsa dikgeo ka tlhaku n ho nyalanya mantswe le ditshwantsho		
27	Mmino	54
Bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: n Bitsa modumo mme o o khalare, ebe o wa o fumane o o etsa sedikadikwe.		

Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Taka setshwantsho sa hao ebe o ngola lebitso la hao		
28	Tlhaku n	56
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlisa tlhaku n Etsa setshwantsho tse qalang ka modumo wa n sedikadikwe. Tiatsa dikgeo ka tlhaku ya n hore mantswe a nyalane le ditshwantsho. Ho ngola: Bopa mantswe ka ho kopanya ditlhaku.		
29	Re ya hae	58
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modum: u Bitsa modumo mme o o khalare, jwale o o fumane mme o o etsitse sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Qetella dipaterone.		
30	Tlhaku u	60
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlisa tlhaku u Etsa setshwantsho tse qalang ka modumo n sedikadikwe Tiatsa dikgeo ka tlhaku u hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.		
31	Re fihlile hae hantle	62
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: g Bitsa modumo mme o o khalare, jwale o o fumane o o etsitse sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Etsa setshwantsho ho bontsha hore o tla jwang sekolong tsatsi ka leng.		
32	Tlhaku g	64
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlisa tlhaku g Etsa setshwantsho se qalang ka modumo wa g sedikadikwe. Tiatsa dikgeo ka tlhaku g hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.		



Tema 3: Kamora sekolo



- 33 Re ja hantle 66**
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: b
Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane mme o o etsitse sedikadikwe
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Kgethollo ka pono: Tadima setshwantsho mme o etsitse diholwana tsohle didikadikwe.
- 34 Tlhaku b 68**
Tereisa mme o latelle.: Thusa bese ho fhla ntlong e nng e e nngwe meizing
Ho ngola:Tereisa mme o kwetlise tlhaku b
Etsesa setshwantsho se qalang ka modumo b sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku b hore mantswe anyalane le ditshwantsho
Etsa ditshwantsho tsa mantswe a qalang ka tlhaku b.
- 35 Ka mora nako ya sekolo 70**
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: b
Bitsa modumo mme o o khalare,ebe o a o fumana o o etsitse sedikadikwe
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Kopanya difahleho le maikutlo
- 36 Tlhaku y 72**
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku y
Etsesa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa y sedikad
- 37 Dipapadi 74**
Ho bua ka ditshwantsho
Modumo: d
Bitsa modumo mme o o khalare,jwale o o fumane o o etsitse sedikadikwe
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe ebe o mamele medumo
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Nyalanya bolo ho papadi
- 38 Tlhaku d 76**
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku d
Etsesa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa d sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka tlhaku d hore mantswe le ditshwantsho di

- nyalane
Ho ngola: Bopa mantswe ka ho kopanya ditlhaku.
- 39 Seithati 78**
Bua ka ditshwantsho
Ho baladipolelo
Modumo:w
Bitsa modumo mme o o khalare, ebeo a o fumana o o etsitse sedikadikwe.
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe ebe o mamele medumo
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Kgethollo ka pono: Bona diphapang
- 40 Tlhaku w 80**
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku w
Etsesa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa w sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka tlhaku w ho etsa hore mantswe le ditshwantsho di nyalane
Ho bala: Khalara lentse le nepahetseng le nyalanang le setshwantsho
- 41 Ntate 82**
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: f
Bitsa modumo o o khalare, ebe o a o fumana, o o etsitse sedikadikwe.
Tlatsa dikgeo ka tlhaku f hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.
- 42 Tlhaku: f 84**
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku f
Etsesa ditshwantsho tse qalang ka modumo f sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka tlhaku f hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.
- 43 Mosebetsi wa hae 86**
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: v
Bitsa modumo mme o o khalare, ebe o a o fumana mme o o etsitse sedikadikwe.
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo.
Ho bala: Nyalanya karete ya mantswe le mantswe ana
Modumo: Tlatsa dikgeo ka tlhaku v ho etsa ho mantswe le ditshwantsho di nyalane.
Jwale tereisa tumanosi

- 44 Tlhaku v 88**
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku v
Etsesa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa v sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka tlhaku ya v hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.
- 45 Enwa ke Mme 90**
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: h
Bitsa modumo ebe o a o khalara,jwale o fumane ebe o o etsitse sedikadikwe.
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le ditshwantsho tse na.
Bohlale ka pono: sebedisa ditshwantsho ho pheta pale.
- 46 Tlhaku h 92**
Tereisa mme o kwetlise tlhaku h
Etsesa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa h sedikadikwe.
Tlatsa dikgeo ka tlhaku h ho etsa hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.
Taka setshwantsho sa dintho tse qalang ka modumo h
- 47 Phomola 94**
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Bitsa modumo, o o khalare ebe o a o fumana o o etsitse sedikadikwe.
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo.
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa ho bala le mantswe ana. Boikgathollo: Kopanya matheba beseng. Taka difahleho fensetereng mme o di khalare.
- 48 Tlhaku f 96**
Ho ngola : Tereisa mme o kwetlise tlhaku ya z
Etsesa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa z sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka tlhaku z hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.

Tema 4: Lelapa la heso

- 49 Jomo o lokisa baesekele 98**
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: j
Bitsa modumo mme o o khalare, o o fumane ebe o o etsitse sedikadikwe
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe ho mantswe ana
Ho latella ka mahlo o sebedisameizi> Bontsha Mosi tsela ya ho ya sekolong
Hlalosetsa motswalle sena.
- 50 Tlhaku j 100**
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku j
Etsesa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa j sedikadikwe.
Tlatsa dikgeo ka tlhaku j hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.
Khalara dibopeho ka tlhaku j e le tshehla
- 51 Nkgono le ntemoholo 102**
Ho bua ka ditshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: c
Bitsa modumo o o khalare, ebe o a o fumana, jwale o o etsitse sedikadikwe
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana
Boikgathollo: Qetella dipaterone
- 52 Tlhaku c 104**
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku c
Etsesa setshwantsho se qalang ka modumo c sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka tlhaku c hore mantswe a nyallane le ditshwantsho
- 53 Rangwane le mangwane 106**
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane mme o o etsitse sedikadikwe.
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana.
Boikgathollo: Etsa stshwantsho sa lenaneo leo o ratang ho le sheba thelebishing



- 54 Tlhaku k 108**
Tereisa mme o kwetlise tlhaku k
Etsesa setshwantsho se qalang ka modumo wa k sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka tlhaku k hore mantswe le ditshwantsho di nyalane
- 55 Ho thusana 110**
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo l
Bitsa modumo mme o o khalare, jwale o o fumane o be o o etsitse sedikadikwe
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe ebe o mamele medumo
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana
Kgethollo ka pono: Etsa sedikadikwe se sekgubedu nanging, se bolou sesepeng le se setala diholwaneng.
- 56 Tlhaku l 112**
Tereisa mme o kwetlise tlhaku l
Etsesa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa l sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka tlhaku l hore mantswe le ditshwantsho di nyalane
- 57 Paballo o dilemo di tshela kajo 114**
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: p
Bitsa modumo, o o khalare, ebe o a o fumana jwale o o etsitse sedikadikwe
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo.
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana
Boikgathollo: Taka dikerese hodima kuku ena ho bontsha dilemo tsa hao.
- 58 Tlhaku p 116**
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku p
Etsesa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa p sedikadikwe.
Tlatsa dikgeo ka tlhaku p hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.
- 59 Re ja nama 118**
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: m

- Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane ebe o o etsitse sedikadikwe
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana
Boikgathollo: Taka setshwantsho sa ba lelapa leno.
- 60 Tlhaku m 120**
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku m
Etsesa setshwantsho se qalang ka modumo wa m sedikadikwe.
Tlatsa dikgeo ka tlhaku ya m hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.
- 61 Re hlatswa dijana 122**
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: q
Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane ebe o o etsitse sedikadikwe.
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo.
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana.
Qetella setshwantsho
- 62 Tlhaku q 124**
Ho ngola: Tereisamme okwetlise tlhaku q
Etsesa setshwantsho se qalang ka modumo q sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka tlhaku q hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.
- 63 Serapa sa diphoofolo 126**
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: x
Bitsa lentse , o le khalare, o le fumane ebe o le etsitse sedikadikwe
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele modumo
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana.
Boikgathollo: Taka mola ho tlhaka phoofolong ho ya moo e dulang.
- 64 Tlhaku x 128**
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku x
Etsesa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa x sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka tlhaku x hore mantswe le ditshwantsho di nyalane



Ha re etseng

Etsisa bana bana .

Tshwara
hloohoTshwara
mahetlaTshwara
mpa

Tshwara nko

Tshwara
mangweleNtsha
lelemeKwala
mahlo




Letsatsi:





Ha re etseng

Mamela titjhere.
Supa setho sa mmele se nepahetseng.





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Seha diphaka le maoto. Di kgomaretse moo ho nepahetseng.
Kgabisa setshwantsho ka mebala. Hopola ho etsa sefahleho.



Letsoho le letshehadi




Ha re etseng setshwantsho



Taka letsoho la hao le letshehadi.

Letshehadi

Large empty rectangular box for drawing.





Letsatsi:




Ha re etseng
setshwantsho

Taka letsoho la hao le letona ebe
o bala menwana ya hao.



Letona

A large, empty rectangular box with rounded corners and a blue border, intended for drawing or writing.




Titjhare: Saena

Letsatsi



Ha re etseng


Ema jwalo ka ngwana ya setshwantshong.
 Bontsha letsoho la hao le letona.
 Bontsha letsoho la hao le letshehadi.
 Bontsha leoto leo o ratang ho ngola ka lona.
 Bontsha leoto leo o ratang ho raha ka lona.







Ha re fumaneng


 Etsa dikgwele dibalunung tseena.




 Etsa dithupa tsa dipompong tseena.



 Thusa notshi ho fumana dipalesa.



 Thusa serurubele ho fumana dipalesa.





Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe
tlhakang e qalang ya
lebitso la hao.

E ngole hangata.

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T
U V W X Y Z

Etsa sedikadikwe tlhakang tse ding tsa lebitso la hao.

a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z

Ithute ho ngola lebitso la hao.

Lebitso:

Sefane:



Ha re ngoleng




Etsa dithupa tsa difolakga tsena.




Etsa dikutu tsa dipalesa tsena.



Thusa mmutlanyana ho fumana ngwana wa yona.



Thusa moshanyana ho fofisa khaete.





Ha re etseng

Bolela hore bana ba ho kae.



ka tlasa
lebokose



ka ntle ho
lebokose



pela ka



ka hara lebokose



o sututsa ka
morao

o dutse
mahareng



o hulela ka pele





Ha re etseng

Bolela hore na e etsa modumo o jwang mme o etse sedikadikwe ho e etsang modumo o moholo.





Tse sa dumellaneng le tse ding



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ho tse sa dumellaneng le tse ding.





Ha re etseng

Ke eng e kotsi setshwantshong sena? Hobaneng ntho ena e le kotsi?





Letsatsi:




Titjhere: Saena

Letsatsi


17





Ha re etseng

Etsa mola o bapise phoofolo e nngwe le e nngwe le mma yona.



pere

kolobe

nku

kgomo

potsanyane

sethole

letatana



kgomo

petsana

podi

konyana

tsuonyana

fatshakana

letata



Ha re etseng

Shebang setshwantsho mme le buisane ka seo le se bonang.



mokotlana

motsheare



samentjhisi



senomaphodi




apole


bolo



kgati




dibuka



phoustara



malepa



dikerayone



pensele



sekgomaretsi



sekere



rula



raba



pene le pampiri



pente



borashe ba ho penta



seyalemoya



khomputa






Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe diaparong tseo re di aparang hlabula, o di tlotse ka mmala o mokgubedu.

Etsa sedikadikwe diaparong tseo re di aparang mariha o di tlotse ka mmala o motala.



Hlabula



Letsatsi:



Mariha

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe dinthong tseo o di sebedisang mabapi le bohlweki.






Letsatsi:



Ha re ngoleng

Thusa banana bana hore ba fumane diborashe tsa ho hlatswa meno.
Sebedisa pensele ho di fumana.



Titjhere: Saena

Letsatsi

25





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Amo le Ati.



Medumo

Etsa modumo ka dialfabeto tse ka tlase mme o etse sedikadikwe ho eo o e kgethileng.



a	d	c	a
e	g	q	b
a	o	o	a
s	b	a	A

ahlama





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Amo	ala	aka
ata	Ati	ama



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Amo	Ati.
-----	------





Boikgathollo

Etsa setshwantsho sa hao.



Ha re ngoleng

Ngololla lentswe lena.



Ha re etseng


Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa a.






Ha re etseng

Fumana o etse sedikadikwe setshwantshong se tshwanang le sa pele.




Fumana o etse sedikadikwe ho tlhaku e tshwanang le ya pele.



Ha re etseng

Fumana sebopeliso setshwantshong se tshwanang le se ka lebokoseng. Kgabisa ka mmala o tshwanang.



A re bapaleng mmoho



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Seipati le Sello ba dutse.




Medumo

Etsa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



z	s	e	c
e	z	o	s
a	s	x	z
s	u	w	a

serubele





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Seipati	sehlahla	Sontaha
sefate	seipone	Sello



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.


Seipati le Sello ba dutse.




Boikgathollo



Thusa nonyana ho fumana sehlaha.



Thusa moshanyana hore a kore.





Thusa serurubele ho fumana dipalesa.






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



sesepe



Ss



seeta

s s s s s s

S S S S



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **S**.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku ya **S** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Ati o eme.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



c	d	c	e
e	c	e	a
a	o	e	a
s	e	a	c

emere





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

eme	lema	kena
besa	wena	seha



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Ati	o	eme.
-----	---	------



Boikgathollo

Kopanya matheba hore o bone phoof'olo.







Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng


Ngololla tlhaku ena.





Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya e.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku e sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

l__shom__	
__m__r__	
p__ns__l__	
l__h__	



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Ha re baleng

Itu o a dumedisa.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



i	n	m	u
a	w	i	n
i	o	u	i
m	i	n	u



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

itu	itlotsa	inela
bina	podu	inola



Ha re ngoleng



Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Itu o a dumedisa.



Boikgathollo


Qetella dipaterone tsena.






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



I i



i nama



Letsatsi:




Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya i.



Ha re ngoleng

Tlatsa dikgeo ka i.





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Rapelang le Refilwe.




Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



r	f	p	f
t	r	a	u
d	r	t	f
r	f	r	t



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

ruta	rata	roma
robala	raha	reka




Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Rapelang	le	Refilwe.
----------	----	----------

Latela tsela ena ho thusa mkganni ho qetella lebelo.


Boikgathollo






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.





Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya **r**.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **r** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

	__oka	
	__obala	
	__aha	
	__walla	
	__akgadi	
	le__ato	
	__ulela	



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Ho a tjhesa.




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



t	n	e	o
a	e	u	t
e	o	u	t
t	e	n	u



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

tapole	terene	tulo
tadima	tumelo	tala



Ha re ngoleng




Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Ho a tjhesa.




Boikgathollo

Qetella dipaterone tsena.







Ha re ngoleng Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng Ngololla tlhaku ena.



t t

T T







Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya **t**.



Ha re ngoleng

Tlatsa dikgeo ka **t**.





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

O wele.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



o	p	a	b
o	a	o	d
a	o	b	p
d	o	a	o





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

lesapo	bona	opa
lebone	lona	oka



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

o	wele.
---	-------



Boikgathollo


Qoqela motswalle wa hao ka pale eo o e boneng setshwantshong.






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.






Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.















Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **O** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.
Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.



m_h_ma



leb_ne



m_r_ho



m_sadi



leb_k_se



__ta



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Neo o a bina.




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



u	n	u	u
a	n	u	n
u	m	n	m
m	u	n	u

nonyana





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

nepa	noka	nonyana
neo	nako	nama



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Neo	o	a	bina
-----	---	---	------



Boikgathollo

Etsa setshwantsho sa hao o be o ngole lebitso la hao.

Setshwantsho sa ka:

Blank space for drawing a picture.



Bukana yaka ya boitsebiso

Lebitso: _____


Sefane: _____

Letsatsi la tswalo: _____ / _____ / 20_____




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



noha

Nn

nare






n n

N N



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tse na di qalang ka tsona.



Ha re ngoleng

Bopa lentswe ka ho kopanya ditlhaku.

n

l

b

oha

noha

loha

boha

n

s

b

oka

b

r

s

ua

e

o

a

ma



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Ha re baleng


Kutlo o ya hae.



ABC

Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



b	u	p	u
u	b	a	p
d	b	u	b
b	u	p	a





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

K <u>u</u> tlo	d <u>u</u> la	b <u>u</u> ka
k <u>u</u> la	p <u>u</u> la	mm <u>u</u> si



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Kutlo	o	ya	hae.
-------	---	----	------



Boikgathollo

Kenya tlhaku **u**.

Etsa mola o tlohang lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.



d__la



b__ka



k__ka




ul__




Ha re ngoleng

Latela matheba ho thusa tlhapi ho sesa.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



Uu



ulu

u u

U U



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya **U**.



Ha re ngoleng


Tlatsa tlhaku **U** sekeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

set_lo



ul_

b_ka



lam_n_

k_ka



k_ku



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Ha re baleng


Mme o lata Ati.



ABC


Medumo

Kgabisisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



g	a	p	q
a	g	a	n
q	o	a	g
g	p	q	u

galase



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

galase

gauta

Gauteng



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Mme

o

lata

Ati.



Boikgathollo



Etsa setswantsho o bontshe tsela eo o e sebedisang ha o ya sekolong ka mehla.

Large empty rounded rectangular box for writing.



Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



galase

Gg



gauta


g g

G G



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **g** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.

Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

__auteng

__alase

__auta





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.





Ha re baleng

Bonolo o bala buka.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



bobo





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

bana	Bonolo	bona
besa	bua	buka



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareting le mantswe ana.

Bonolo o bala buka.



Boikgathollo

Sheba ditshwantsho mme o etse sedikadikwe ditholwaneng kaofela.





Ha re ngoleng

Fumana, o etsetse sedikadikwe tlhaku e tshwanang le e qalong ya mola.

b	a	d	o	p	b
---	---	---	---	---	---


p	b	d	o	p	a
---	---	---	---	---	---

d	d	a	p	o	b
---	---	---	---	---	---



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.


Bb

bolo
b b

B B





Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **b**.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku ya **b** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Yena o raha bolo.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



y	j	g	y
g	y	g	p
y	a	y	g
u	p	a	j





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

yena	yona	yane
yoyo	yokate	leboya



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareting le mantswe ana.

Yena	o	raha	bolo.
------	---	------	-------



Boikgathollo

Taka mola o yang setshwantshong se nepahetseng.



thabile



hlorile



kgenne





tshohile




Ha re ngoleng

Fumana, o etsetse sedikadikwe tlhaku e tshwanang le e qalong ya mola.



Ha re ngoleng


Ngololla tlhaku ena.






Ha re ngoleng

Kgabisa dibopeho tse nang le tlhaku **y** ka mmala o mosehla, tse nang le tlhaku **g** ka mmala o motala.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku ya **y** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Lebala la dipapadi.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



d	h	n	d
h	r	d	h
d	k	d	h
h	r	d	a

dinamune





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

dipapadi	Dineo	dikolo
dibese	dula	dumedisa



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Lebala	la	dipapadi.
--------	----	-----------



Boikgathollo

Etsa mola o tlohang setshwantshong se ka tlase ho fihlela bolong e nepahetseng.

The matching exercise area contains the following items:

- Top row (balls): Tennis ball, Soccer ball, Volleyball, Baseball, Golf ball.
- Bottom row (sports items): Soccer cleat, Cricket bat, Basketball hoop, Golf club, Tennis racket.

A red line connects the tennis ball to the tennis racket.



Ha re ngoleng


Fumana o etse sedikadikwe ho lentswe le tshwanang le la pele.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	b



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.





Ha re ngoleng


Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **d**.



Ha re ngoleng

d **b**

Tlatsa tlhaku dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Wena o a hlapa.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



w	v	u
t	w	m
m	n	u
v	u	w

waelese





Tlotlontswe Bala mantswe, mamela medumo.

wena	jwang	tawana
wela	watjhe	lewatile



Ha re ngoleng Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Wena	o	a	hlapa.
------	---	---	--------



Boikgathollo Qoqela motswalle wa hao kamoo dipuo a bohehang kateng ha a ya sekolong le ha a tswa sekolong.




Kotara ya 2 – Beke ya 2




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng



Ngololla tlhaku ena.



W w



waelese watjhe





Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **W**.



Ha re ngoleng


Tlatsa tlhaku ya **W** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.




_aelese




j_ang



mosu_e



_atjhe



t_eba




r_ala



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Ntate o lokisa zozo.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



z	c	a	s
a	e	z	e
z	s	c	z
s	x	e	s

zozo



Letsatsi:



Tlotlontswa

Bala mantswe, mamela medumo.

kwaZulu Natal	Zuma	zozo
Zimbabwe	Sezulu	zipi



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Ntate	o	lokisa	zozo.
-------	---	--------	-------



Boikgathollo

Kopanya matheba ho bontsha hore setshwantsho sena ke eng.



Titjhere: Saena



Letsatsi

83





Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.





Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.





















Ha re ngoleng

Kgabisa lentswe la nepahetseng ka mmala hore le tshwane le setshwantsho.



zozo

yoyo




zipi

zozo



buka

bua



kolobe

koloba



boka

bolo



hula

bula



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Yena o a bala.




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



f	r	t	v
t	v	t	r
r	t	d	v
v	r	f	v



vuvuzela



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Yena o a bala.




Boikgathollo

Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.






Ha re ngoleng Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng Ngololla tlhaku ena.





Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.
Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

__alase

__tja

__oloi

__u __uzela

__fate

__o__o

__atiba

__weba

__atjhe

__uta





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Enwa ke mme Hopolang.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



hula





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

hema	haha	hama
heno	Hopolang	huku



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Enwa ke mme Hopolang.



Boikgathollo

Qoqela motswalle wa hao ka seo o se boneng ditshwantshong.






Ha re ngoleng

Isa bana ba sekolo ntlong e kgubedu.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.





Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **h** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.



le__e

__empe

__elikopotara

itj__eba

__ama

__ula



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho se dumellanang le mantswe a ka mabokoseng.

h:asa

h:ula

h:empe

h:araka



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Fumana sefate.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



f	v	z	s
t	t	f	o
c	v	c	f
s	f	t	v





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

fumana	fumane	fana
sefate	fela	fepa



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Fumana	sefate.
--------	---------



Boikgathollo

Qoqela motswalle wa hao ka seo o se bonang setshwantshong.



1



2




3

O dutse sefateng.




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



fofa

Ff



folaga


f f

F F



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka ona.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **f** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

- le__ielo
- ta__ole
- se__o__ane
- se__ate
- __ata





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Jomo o a lokisa.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



y	j	g	y
g	j	g	p
y	a	j	g
u	j	a	j

jeresi





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

ja	jala	jela
jewa	mojahi	dijo



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Jomo	o	a	lokisa.
------	---	---	---------



Boikgathollo

Bontsha Mosi tsela ya ho ya sekolong, lebenkeleng le renkeng ya ditekesi.





Ha re ngoleng

Fumana o etse sedikadikwe ho lentswe le tshwanang le la pele.

j	t	f	ʃ	g	J
---	---	---	---	---	---




t	J	t	ʃ	f	a
---	---	---	---	---	---

f	d	f	t	ɒ	J
---	---	---	---	---	---



Ha re ngoleng



Ngololla tlhaku ena.





Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tse na di qalang ka tsona.



Ha re ngoleng

Kgabisa lentswe la nepahetseng ka mmala hore le tshwane le setshwantsho.



sejana

sejanna



dijo

dijabo



jeme

borotho



jase

dijo



jwang

jela




jeli

jeresi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Ntate moholo o bala koranta.




Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



c	d	c	a
e	c	e	a
a	o	a	a
s	o	a	c





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

dijo	kgale	monyane	nkgono
ntja	koranta	moholo	lemati



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Ntate	moholo	o	bala	koranta.
-------	--------	---	------	----------



Boikgathollo

Bua ka ditshwantsho.



potlaka

butle



moholo



monyane



kgale








ntjha








Ha re ngoleng

Latela matheba ditshwantshong tse latelang.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Seha mantswe le mabitso a qalang ka modumo wa C.

Large empty rounded rectangular box for writing answers.

Titjhene: Saena

Letsatsi





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Kenang le shebelle pale.




Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



k	r	t	k
t	k	t	r
k	t	d	b
v	r	k	e





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

kenang	kokota	kamohelo
kopa	kobo	koba



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Kenang	le	shebelle	pale.
--------	----	----------	-------



Boikgathollo


Etsa setshwantso ka hara TV o re bontshe seo le se shebileng.






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



katse

Kk



kobo

k k

K K



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.



















Ha re ngoleng

Bopa lentswe ka ho kopanya ditlhaku.

ku — la
— ka
— ta

kula

kuka

kuta

ka — tiba
— tse
— ma

tiba

tse

ma

ke — lello
— tso
— na

lello

tso

na

ko — pa
— lla
— ra

pa

lla

ra



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Ha re baleng

Lapeng lesa.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



l	v	u	t
t	l	m	m
m	n	u	l
v	u	l	t





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

lapeng	leso	lona
lebala	lena	lane



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Lapeng	leso.
--------	-------



Boikgathollo



Etsa sedikadikwe se **sekgubedu** nameng.
Etsa sedikadikwe se se **putswa** sesepeng.
Etsa sedikadikwe se **setala** tholwaneng.






Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.




Ha re ngoleng



Ngololla tlhaku ena.



eeba



esiba







Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku | sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

- ___eoto
- ___ejwe
- ___ebokose
- ___ebone
- ___ebese





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.





Ha re baleng

Paballo o a keteka.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Palesa	pale	pina
pele	fepa	bapala



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Paballo	o	a	keteka.
---------	---	---	---------



Boikgathollo

Kenya dikeresese tse lekanang le dilemo tsa hao kukung ena.



Titjhere: Saena

Letsatsi

115





Ha re ngoleng


Fumana o etse sedikadikwe ho tlhaku e tshwanang le ya pele.

p	a	d	b	p	b
a	d	p	b	d	a
b	b	d	q	p	a



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



podi



Pp

patsi








p p

P P



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.




Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **p** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.

Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.




__ere



__ene



__ente



__odi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Baja mmoho.



Medumo

Kgabisana modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



m	y	p
a	g	m
g	m	g
y	d	y

meno





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Mpho	Molemo	mema
madi	mala	mane



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareting le mantswe ana.

Ba	ja	mmoho.
----	----	--------



Boikgathollo

Etsa setshwantsho sa lapa leno.



ntate
mme
kgaitsemi
abuti
nkgono
ntatemoholo

Titjhere: Saena



Letsatsi





Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



meno

Mm

molomo



m m

M M



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho sa mantswe a qalang ka **m** le **n**.

m

n



Ha re ngoleng

m

n


Kenya ditlhaku dikgeong hore mantswe a tsamaelane/nyalane le ditshwantsho.



___aoto



___ooki




___okopu



___ollo



___a__a



___ahe



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Qeto o qala ho hlatswa dijana.




Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



q	d	p	d
a	b	q	p
d	q	d	b
q	d	p	q





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

qela	qolla	qapa
qeta	qala	qoqa



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Qeto o qala ho hlatswa dijana.



Boikgathollo

Qetella setshwantsho.



Titjhere: Saena

Letsatsi


123


Tlhaku q





Ha re ngoleng


Etsa mola ho tloha setshwantshong se ka letsohong le letshehadi ho ya letsohong le letona ka dintho tse dumellanang.


 Bona


 Tshwara


 Fofonela


 Eja


 Utlwa



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.

q

homa

Q q

qoqa

q q

Q Q






Letsatsi:




Ha re ngoleng

Tlatsa setshwantsho ka mebala ho latela mebala ya ditlhaku.



p=  q=  b=  a=  d= 



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku ya **q** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.



__o__opela



__abana




le__ephe



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Re bona diphoofolo tse hlaha serapeng.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



x	v	u	x
a	x	a	x
u	a	v	u
v	d	x	d





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

nare	tlou
qwaha	tshwene



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareting le mantswe ana.

Re bona diphoofolo tse hlaha serapeng.



Boikgathollo


Etsa mola o tloheng diphoofolong ho ya malapeng a tsona.








Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.






Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bontsha tsela eo ngwanana a e tsamayang ho ya sepetlele.



Titjhere: Saena

Letsatsi

129





Bukantswe ya ka

A a

Nn

Bb

Oo

Cc

Pp

Dd

Qq

Ee

Rr

Ff

Ss

Gg

Tt

Hh

Uu

Ii

Vv

Jj

Ww

Kk


Xx

Ll

Yy

Mm

Zz





Vertical writing lines on a pink background.

Vertical writing lines on a light green background.

Yellow background with a white star pattern and vertical writing lines.

Light blue background with vertical writing lines and illustrations of colored pencils (red, blue, orange, yellow, green, and purple).

Seha moleng o matheba ebe o kgomaretsa bokamorao ba leqephe lena ka morao ho buka ya hao. O etsa phokotho. Mona o ka boloka dintho tseo o di sehileng hore o kgone ha di sebedisa hape.



Dintho tsa ka
tse sehuweng



botala jwa tlhaga

botala jwa tlhaga

botala jwa tlhaga

botala jwa tlhaga



Mantswe a sehetsweng mola:
 Seha dikarete tsa mantswe meleng e entsweng ka matheba.
 A bapise le dikarete tsa mantswe a leqephang la mosebetsi
 le nang le dinomoro. A kgoma etse hodima lentswe le ka
 letsohong le letona.

27

Amo Ati.

Ann and Sam.

31

Seipati le Sello ba dutse

35

Ati o eme.

39

Itu o a dumedisa.

43

Rapelang le Refilwe.

47

Ho a tjhesa.

51

O wele.

55

Neo o a bina

59

Kutlo o ya hae.

63

Mme o lata Ati.

67

Bonolo o bala buka.

71

Yena o raha bolo.

dipapadi.
 la
 Lebala

75



79	Wena	o	a	hlapa.		
83	Fumana	sefate.			sebra.	
87	Yena	o	a	bala.		
91	Enwa	ke	mme	Hopolang.	serapeng.	
95	Ntate	o	lokisa	zozo.	hlaha	
99	Jomo	o	a	lokisa.	tse	
103	Ntate	moholo	o	bala	koranta.	diphoofolo
107	Kenang	le	shebelle	pale.	bona	
111	Lapeng	leso.			Re	
115	Palballo	o	a	keteka.		
119	Ba	ja	mmoho.		127	
123	Qeto	o	qala	ho	hlatswa	dijana.

